

**LESSON PLAN FOR EVEN SEM**  
**SESSION 2017-18**

**NAME OF ASSISTANT /ASSOCIATE PROFESSOR :Dr. Amarjit Singh**

**CLASS/SECTION : B.Sc. I Year, Sem II**

**SUBJECT: Botany PAPER: I Diversity Of Archegoniates**

Week	Date	Topics Theory
1	1-Jan-18	Bryophytes: Introduction, General Characters
	2-Jan-18	Bryophytes: Affinities
	3-Jan-18	Bryophytes: Classification
	4-Jan-18	
	5-Jan-18	
	6-Jan-18	
	7-Jan-18	<b>Sunday</b>
2	8-Jan-18	Marchantia – Plant Body, General Characteristics
	9-Jan-18	Marchantia- Reproduction (Asexual)
	10-Jan-18	Marchantia – Reproduction (Sexual)
	11-Jan-18	
	12-Jan-18	
	13-Jan-18	
	14-Jan-18	<b>Sunday</b>
3	15-Jan-18	
	16-Jan-18	
	17-Jan-18	
	18-Jan-18	
	19-Jan-18	
	20-Jan-18	
	21-Jan-18	<b>Sunday</b>
4	22-Jan-18	<b>Vasant panchami</b>
	23-Jan-18	Anthoceros :- Reproduction (Contd.)
	24-Jan-18	<b>Sir Chotu Ram Jayanti</b>
	25-Jan-18	
	26-Jan-18	<b>Republic Day</b>

	27-Jan-18	
	28-Jan-18	<b>Sunday</b>
5	29-Jan-18	Reproduction & Alt of Generation in Anthoceros
	30-Jan-18	Lifecycle of Anthoceros
	31-Jan-18	Revision Of Important Topics
	1-Feb-18	
	2-Feb-18	
	3-Feb-18	
	4-Feb-18	<b>Sunday</b>
6	5-Feb-18	Funaria – General Characteristics
	6-Feb-18	Funaria – Reproduction
	7-Feb-18	Funaria – Reproduction (Contd.)
	8-Feb-18	
	9-Feb-18	
	10-Feb-18	<b>Maharshi Dayanand Saraswati Jayanti</b>
	11-Feb-18	<b>Sunday</b>
7	12-Feb-18	Funaria – life Cycle
	13-Feb-18	<b>Maha Shivratri</b>
	14-Feb-18	Revision of Bryophytes
	15-Feb-18	
	16-Feb-18	
	17-Feb-18	
	18-Feb-18	<b>Sunday</b>
8	19-Feb-18	Comparative Studies of bryophytes
	20-Feb-18	Class Test
	21-Feb-18	Discussion Of Test
	22-Feb-18	
	23-Feb-18	
	24-Feb-18	
	25-Feb-18	<b>Sunday</b>
9	26-Feb-18	Pteridophytes – Introduction
	27-Feb-18	Pteridophytes – General Characteristics
	28-Feb-18	Pteridophytes – Classification

	1-Mar-18	<b>Guru Ravidas Birthday</b>
	2-Mar-18	<b>Holi</b>
	3-Mar-18	
	4-Mar-18	<b>Sunday</b>
10	5-Mar-18	Pteridophytes – Classification (Contd.)
	6-Mar-18	Rhynia - General Characteristics
	7-Mar-18	Rhynia – Internal Structure & Devison
	8-Mar-18	
	9-Mar-18	
	10-Mar-18	
	11-Mar-18	<b>Sunday</b>
11	12-Mar-18	Selaginella :- General Characteristics
	13-Mar-18	Selaginella :- Internal Structure
	14-Mar-18	Selaginella :- Reproduction
	15-Mar-18	
	16-Mar-18	
	17-Mar-18	
	18-Mar-18	<b>Sunday</b>
12	19-Mar-18	Selaginella :- Reproduction (Contd.)
	20-Mar-18	Equisetum :- General Characteristics
	21-Mar-18	Equisetum :- Internal Structure
	22-Mar-18	
	23-Mar-18	<b>Shadeedi Diwas of Bhagat Singh, Rajguru &amp; Sukhdev</b>
	24-Mar-18	.
	25-Mar-18	<b>Sunday/Ram Navami</b>
13	26-Mar-18	Equisetum :- Reproduction
	27-Mar-18	Equisetum :- Reproduction (Contd.)
	28-Mar-18	Comparative Study of Pteridophyas
	29-Mar-18	<b>Mahavir Jayanti</b>
	30-Mar-18	
	31-Mar-18	
	1-Apr-18	<b>Sunday</b>

14	2-Apr-18	Petris : General Characteristics
	3-Apr-18	Petris : Internal Structure
	4-Apr-18	Petris : Reproduction
	5-Apr-18	
	6-Apr-18	
	7-Apr-18	
	8-Apr-18	<b>Sunday</b>
15	9-Apr-18	Petris : Reproduction (Contd)
	10-Apr-18	Petris : Life Cycle &Alt of generation
	11-Apr-18	Revision Of Important topics
	12-Apr-18	
	13-Apr-18	
	14-Apr-18	<b>Dr Ambedjar Jayanti/Vaisakhi</b>
	15-Apr-18	<b>Sunday</b>
16	16-Apr-18	Class Test
	17-Apr-18	Discussion On Class Test
	18-Apr-18	<b>Parshurama Jayanti</b>
	19-Apr-18	
	20-Apr-18	
	21-Apr-18	
	22-Apr-18	<b>Sunday</b>
17	23-Apr-18	Discussion on previous year papers
	24-Apr-18	Revision On Important Topics
	25-Apr-18	Revision On Important Topics
	26-Apr-18	
	27-Apr-18	
	28-Apr-18	